

Politika privatnosti za projekat CIRCE

Naziv projekta	istraživačkog	ERASMUS+ Projekat <i>Counteracting accent discrimination pRactiCes in Education (CIRCE)</i> BROJ SPORAZUMA: 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087602
Naučni koordinator		Prof. Amna Brdarević-Čeljo (Internacionalni Burč univerzitet, B&H)

I. OPĆI PODACI

Pozivamo vas da učestvujete u studiji koja ima za cilj prikupljanje pisanih jezičkih autobiografija (tj. ličnih razmišljanja o ulozi jezika u oblikovanju identiteta osobe).

Pisane jezičke autobiografije će biti proučavane u svrhe opisane u tački IV i mogu biti opisane i sakupljene u korpus, koji se može koristiti u istraživačke svrhe i bez profita te koji će biti pohranjen u online arhivama dostupnim samo na zahtjev. Konkretnije, korpus pisanih jezičkih autobiografija će biti pohranjen na Zenodo (otvoreni pristup arhivu za publikacije i podatke istraživača kojim upravlja CERN u ime OpenAIRE (EU)) i na ILC4CLARIN (centar za podatke CLARIN-IT infrastrukture, italijanski odjel evropske federacije CLARIN). Studiju provode osoblje koje pripada Odsjeku za engleski jezik i književnost na Internacionalnom Burč univerzitetu, u suradnji s sljedećim partnerima

- Univerzitet u Sieni, Italija
- CNR - Institut za kompjutersku lingvistiku "Antonio Zampolli" (ILC), Pisa, Italija
- Westfaelische Wilhelms-Univerzitet Muenster (UM, Njemačka);
- Univerzitet Hamburg (UH, Njemačka);
- Univerzitet Evora (UE, Portugal).

Univerzitet, kao istraživački centar i kao sukontrolor obrade, obavezuje se da će obrađivati Vaše podatke, uključujući "posebne kategorije ličnih podataka" iz člana 9. Uredbe EU 2016/679 (kao što su lični podaci koji se odnose na zdravlje, rasno ili etničko porijeklo, politička stajališta, članstvo u sindikatu, biometrijski podaci itd.) u skladu s načelima navedenim u članu 5. (zakonitost, poštenje, transparentnost, primjerenost, relevantnost, tačnost, smanjenje obrade, ograničenje pohrane itd.).

Univerzitet Vas poziva da pregledate sljedeće informacije pripremljene u skladu s članovima 13. i 14. Uredbe EU 2016/679 „o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka“ (u daljnjem tekstu „Uredba“), također poznata kao GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka).

II. ZAJEDNIČKI KONTROLORI PODATAKA

Prema uslovima sporazuma o zajedničkoj kontroli, kontrolori podataka su:

Università degli Studi di Siena

sa sjedištem u Banchi di Sotto 55, 53100 Siena – Italija

Roberto di Pietra, pravni zastupnik, rektor

Email: rettore@unisi.it



Co-funded by
the European Union

Ovjerena e-pošta (PEC): rettore@pec.unisipec.it

Consiglio Nazionale delle Ricerche

sa sjedištem u Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Rim – Italia

koju zastupa dr. Simonetta Montemagni, pravni predstavnik, direktor Istituto di Linguistica Computazionale “Antonio Zampolli” Consiglio Nazionale delle Ricerche, sa sjedištem u Area della Ricerca del CNR di Pisa, Via Giuseppe Pisa Moruzzi 56LY124

E-pošta: direttore@ilc.cnr.it

Ovjerena e-pošta (PEC): protocollo.ilc@pec.cnr.it

Universitaet Hamburg

sa sjedištem u Mittelweg 177 20148 Hamburg – Njemačka

Dr. Hauke Heekeren, pravni predstavnik, predsjednik Universitaet Hamburg

E-mail: praesident@uni-hamburg.de

Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster

sa sjedištem u Schlossplatz 2, 48149 Muenster – Njemačka

kojeg zastupa dr. Katharina Steinberg, pravni zastupnik

E-pošta: katharina.steinberg@uni-muenster.de

Universidade de Évora

sa sjedištem u Largo dos Colegiais, 2 7000-803 Évora – Portugal

dr. Paulo Quaresma, pravni zastupnik, prorektor
Email: investigar@scc.uevora.pt

Osnovni sadržaj sporazuma o zajedničkom kontroloru bit će dostupan vlasniku podataka na

njihov zahtjev putem e-pošte na gdpr.circe@unisi.it.

Osnovni sadržaj sporazuma o zajedničkom kontroloru bit će dostupan vlasniku podataka na njihov zahtjev putem e-pošte na gdpr.circe@unisi.it.

III. SLUŽBENICI ZA ZAŠTITU PODATAKA

Službenici za zaštitu podataka zajedničkih kontrolora podataka su:

Università degli Studi di Siena

DPO: Dr. Chiara Silvia Armida Angiolini

Email: rpd@unisi.it

Ovjerena e-pošta (PEC): rpd@pec.unisipec.it

Consiglio Nazionale delle Ricerche

E-pošta: rpd@cnr.it

Ovjerena e-pošta (PEC): rpd@pec.cnr.it

Universitaet Hamburg

DPO: Corinna Diercks

E-pošta: datenschutz@uni-hamburg.de

Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster

DPO: Nina Meyer-Pachur

E-pošta: datenschutz@uni-muenster.de

Universidade de Évora

DPO: Prof. João Vaz Rodrigues

E-pošta: epd@uevora.pt

IV. SVRHE I NAČINI OBRADJE PODATAKA



a) Svrhe obrade Vaših ličnih podataka su sljedeće:

- provođenje istraživačkog projekta "CIRCE" i postizanje njegovih ciljeva opisanih u tački I;
- diseminacija rezultata projekta "CIRCE";
- administrativno upravljanje projektom.

b) Vaši lični podaci, posebno oni koji pripadaju posebnim kategorijama (član 9. GDPR), prikupljat će se i obrađivati uz odgovarajuće mjere sigurnosti, posebno:

- na način koji omogućava Vašu identifikaciju samo kada je to neophodno;
- u printanom ili elektronskom obliku, pri pohranjivanju u printane i/ili elektronske arhive za potrebe istraživanja;
- isključivo u prostorijama i sistemima (hardverskim i softverskim) koji su zaštićeni i usklađeni sa sigurnosnim mjerama usklađenim sa propisima i sigurnosnim standardima.

c) S obzirom na to da nova otkrića mogu ukazivati na nove istraživačke mogućnosti za istraživače ili omogućiti druge studije i istraživanja podataka koje ste nam Vi dali, Vaši lični podaci mogu se obrađivati u dodatne istraživačke svrhe, u skladu s važećim propisima. Naučni koordinator projekta koji je u toku može vas kontaktirati kako bi zatražio Vašu novu, posebnu suglasnost (ukoliko to smatrate prihvatljivim) za dalje istraživanje Vaših podataka.

V. ZAKONSKE OSNOVE

Obrada Vaših ličnih podataka od strane Univerziteta provodit će se na temelju najmanje jedne od sljedećih zakonskih osnova obrade:

- izričitog pristanak vlasnika podataka za jednu ili više svrha obrade kako je navedeno u odjeljku IV ovog dokumenta.
- potragom za legitimnim interesom, koji se sastoji od izvršenja i razvoja projekta CIRCE i stoga je povezan s postizanjem svrha opisanih u Odjeljku IV ovog dokumenta.

Obrada ličnih podataka koji pripadaju "posebnim kategorijama" (ranije poznatih pod nazivom "osjetljivi podaci") provodit će se na temelju najmanje jedne od sljedećih pravnih osnova za obradu:

- izričitog pristanka vlasnika podataka za jednu ili više svrha navedenih u odjeljku IV ovog dokumenta;
- nužnosti uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahtjeva u sudskom postupku;
- arhiviranja u javnom interesu, za naučna ili historijska istraživanja ili u svrhu statističke analize.

VI. INTERNI KORISNICI PODATAKA

Korisnici Vaših ličnih podataka su partneri projekta koji su zajednički kontrolori i navedeni su u Dijelu II. Istraživački centri i saradnici u intraživačkim aktivnostima svih partnera (istraživači, tehničari i administrativno osoblje)

moгу pristupiti podacima. Oni će obrađivati te podatke, automatiziranim i neautomatiziranim sredstvima, isključivo kako bi olakšali provedbu istraživanja i svih povezanih operacija i aktivnosti, uključujući administrativne zadatke.

VII. VANJSKI SUBJEKTI S KOJIMA SE PODACI MOGU DIJELITI I PRIENOS LIČNIH PODATAKA TREĆIM ZEMLJAMA ILI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

Prikupljeni podaci mogu se dijeliti u svrhe navedene u Odjeljku IV, uključujući razmjenu istraživačkih aktivnosti i naknadnu diseminaciju rezultata sa projektnim partnerom INTERNACIONALNIM BURČ UNIVERZITETOM (IBU, Bosna i Hercegovina). Prijenos u Bosnu, a samim tim i van Evropskog ekonomskog prostora, bit će izvršen tek nakon usvajanja standardnih klauzula o zaštiti podataka koje je odobrila Evropska komisija kroz Provedbenu odluku (EU) 2021/914 od 4. juna 2021. godine, a nakon izjava bosanskohercegovačkog partnera osiguravajući adekvatnost nivoa zaštite garantovanog nacionalnim zakonodavstvom koje se primjenjuje na obradu ličnih podataka.

Prikupljeni podaci se također mogu dijeliti, opet u svrhe navedene u Odjeljku IV, sa Zenodo repozitorijumom (<https://zenodo.org/>), kojim upravlja CERN (Švajcarska) u ime OpenAIRE (EU). Ovaj prijenos se vrši u skladu sa EU Reg. 2016/679, uključujući čl. 45 istog, a na osnovu

Odluke Komisije od 26. jula 2000. godine u skladu sa Direktivom 95/46/EC Evropskog parlamenta i Vijeća o adekvatnoj zaštiti ličnih podataka pruženih u Švicarskoj (notificirano pod brojem dokumenta C(2000) 2304).

Svu dokumentaciju prikupljenu tokom istraživanja mogu pregledati Uredništva domaćih i inozemnih naučnih časopisa i međunarodnih organizacija kako bi se osiguralo da se istraživanje provodi ispravno i u skladu s važećim propisima. U svakom slučaju, prijenos podataka će se obavljati u skladu sa važećim zakonima, uključujući i Reg. EU 2016/679.

VIII. PRAVA VLASNIKA PODATAKA

U svojstvu vlasnika podataka, učesnik istraživanja ima pravo ostvariti sva prava predviđena članom 15 i sljedećim članovima Europske uredbe. Konkretno, mogu dobiti:

- pristup svojim ličnim podacima i svim drugim informacijama navedenim u članu 15;
- ispravak podataka ako su netačni i/ili dopunu istih ako su nepotpuni;
- brisanje (tzv. "pravo na zaborav"), osim informacija koje se moraju zadržati u svrhe navedene u Odjeljku III i ako ne postoji valjan legitimni razlog za nastavak obrade podataka;
- ograničenje obrade u slučajevima navedenim u članu 18;
- prigovor na obradu (u slučajevima predviđenim propisima);
- prenosivost podataka (u slučajevima predviđenim propisima).

U skladu sa odredbama Europske uredbe, ispitanici također imaju pravo na:



- povlačenje pristanka u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade na temelju pristanka prije njezina povlačenja;
- podnošenje tužbe nadzornom tijelu.

IX. OSTVARIVANJE PRAVA I ŽALBA TIJELU ZA ZAŠTITU PODATAKA

Ako vlasnik podataka želi da koristi gore opisana prava, može kontaktirati Kontrolora podataka koristeći kontakt informacije navedene u Odjeljku li ovog dokumenta.

Za prijavu bilo kakvog kršenja pravila obrade ličnih podataka ili za prijavu kršenja podataka (gdje se povreda podataka odnosi na sigurnosni incident koji rezultira slučajnim ili nezakonitim uništenjem, gubitkom, izmjenom, neovlaštenim otkrivanjem ili pristupom ličnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili drugačije obrađuju), vlasnik podataka također može koristiti namjensku uslugu prijavljivanja kršenja podataka koju je aktivirao Internacionalni Burč univerzitet, a dostupna je na sljedećoj mail adresi: senahid.kahteran@ibu.edu.ba. Usluga prijave kršenja podataka radi pod ovlaštenjem i direktnom kontrolom Kontrolora podataka.

Odgovor na zahtjev će biti dostavljen u najkraćem mogućem roku. Prema Uredbi, odgovor treba dati u roku od mjesec dana od zahtjeva, koji se može produžiti na tri mjeseca u slučajevima posebne složenosti.

Vlasnik podataka također ima pravo da podnese tužbu nadzornom organu kako je predviđeno članom 77. Uredbe. U Bosni i Hercegovini,

nadzorno tijelo predstavlja *Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine*, <https://www.iddeea.gov.ba/>.

X. PERIOD ZADRŽAVANJA PODATAKA

Podaci prikupljeni tokom istraživanja biće evidentirani, obrađeni i pohranjeni u trajanju potrebnom za završetak CIRCE projekta kako je opisano u Odjeljku I. Nadalje, podaci se mogu dalje čuvati i obrađivati u skladu s člankom 89. Uredbe EU, odnosno osiguravajući adekvatne mjere zaštite za zaštitu prava i sloboda vlasnika podataka, a u skladu sa članom 99. Zakonske uredbe 196/2003 i drugim propisima koji se odnose na obradu podataka u svrhe arhiviranja od javnog interesa, naučnog ili historijskog istraživanja i statističke obrade podataka.

Tačnije, upravljanje i pohranu ličnih podataka prikupljenih u istraživačke svrhe u Bosni i Hercegovini vrši Internacionalni Burč univerzitet, uključujući sve obrađivače podataka koje imenuje Univerzitet da osiguraju njegov rad i usluge. Detalji o metodama skladištenja podataka mogu se pronaći u Planu upravljanja podacima, kojem zainteresovane strane mogu pristupiti na sljedećoj web adresi: [\[https://www.circe-project.eu\]](https://www.circe-project.eu).

XI. PRIRODA PRUŽANJA PODATAKA I POSLJEDICE ODBIJANJA ISTOG

Pružanje podataka u svrhe opisane u Odjeljku IV, tačka a) od suštinskog je značaja za provođenje studije i nije zakonska obaveza. Odbijanje davanja



ovih podataka spriječit će vlasnika podataka da učestvuje u predmetnoj studiji.

Pružanje podataka u svrhe opisane u Odjeljku IV, tačka b) i c), nije obavezno, nije propisano zakonom i ima za cilj olakšati zadržavanje podataka na duži period od onog koji je

predviđen za završetak ove studije, potencijalno omogućavajući Kontroloru podataka, preko naučnog koordinatora projekta koji je u toku, da Vas kontaktira u svrhu pribavljanja nove, posebne saglasnosti (ako smatrate da je to prihvatljivo) za dalja istraživanja.





OBRAZAC ZA INFORMIRANI PRISTANAK

Predmet: Prikupljanje jezičkih autobiografija kao dio projekta CIRCE:

- Učesnik/ca je maloljetan/na:

Ime i prezime zakonskog staratelja/ roditelja: _____

Mjesto rođenja: _____ (_____)

Datum rođenja: ____/____/____

Pravna adresa: _____

Ime i prezime ispitanika: _____

- Učesnik/ca je punoljetan/na:

Ime i prezime: _____

Mjesto rođenja: _____ (_____)

Datum rođenja: ____/____/____

Pravna adresa: _____

Dajem saglasnost za učestvovanje u navedenom projektu te ovim putem ovlašćujem univerzitetsko osoblje koje radi u okviru CIRCE projekta (istraživače, naučne saradnike) da:

- Prikupe moju jezičku autobiografiju
- Koriste moju jezičku autobiografiju u cijelosti ili djelimično, u svrhe sociolingvističkog istraživanja, uključujući publikacije i izvještaje istraživanja kao i citate tokom predavanja, seminara i konferencija te statističke analize;
- Uključuju gore spomenute sadržaje u korpus koji se može koristiti u istraživačke i neprofitne svrhe, koji će biti pohranjen u online archive dostupne samo na zahtjev.

Ovim izjavljujem da:

- sam adekvatno informisan/a o ciljevima projekta i načinu na koji se moj doprinos može koristiti;
- nemam što tražiti od Internacionalnog Burč univerziteta u vezi s korištenjem prikupljenog materijala kako je gore navedeno, ni sada ni u budućnosti;
- autorsko pravo podataka dobivenih registracijom potpuno je vlasništvo Internacionalnog Burč univerziteta, koji posjeduje sva prava reprodukcije, objavljivanja i širenja u skladu s korištenjem dopuštenim zakonom.



Datum _____

Potpis _____

OBRADA LIČNIH PODATAKA

Potpisnik _____

pažljivo pročitavši obavještenje o obradi svojih ličnih podataka ili ličnih podataka svog sina/svoje kćerke/svog štićenika

☐ daje pristanak na obradu svojih ličnih podataka/ličnih podataka svog sina/kćerke/štićenika za sve svrhe navedene u Dijelu IV politike privatnosti

☐ ne pristaje na obradu svojih ličnih podataka/ličnih podataka svog sina/kćerke/štićenika

Datum _____

Potpis _____

